

Sejarah Tersembunyi Ayat Empat Puluh - Bilangan Tujuh

Lishumin na Ahruai-Lehnh``

Jeff Pippenger
2026-04-04

డనియేలు పదకొండవ అధ్యాయం పదహారవ వచనమును మరియు ఇరవై రెండవ వచనమును రెండింటినీ త్వరలో రనున్ ఆదివరకు చట్టముతో సరిపోలుచున్నవి. పదవ వచనము నెరవేరే 1989లో సంభవించగ, అది 2014లో ఉక్రెయిన్ యుద్ధమునకు దారితీసెను; ఇది కోరీన్ తూపూర్వం 217లో పదకొండవ వచనము నెరవేరే సూచించబడిన రఫాయ యుద్ధముచేత వరతినీధీకరించబడినది. పదకొండవ వచనము నుండి పదహారవ వచనము వరకు ఉన్నది, పదకొండవ వచనము నుండి ఇరవై రెండవ వచనము వరకు ఉన్నదియే; అందుచేత, పదకొండవ వచనము నుండి పదహారవ వచనములలో వరతినీధీకరించబడిన నలభైవ వచనమునకు సంబంధించిన గూఢ చరిత్ర, పదకొండవ వచనము నుండి ఇరవై రెండవ వచనము వరకు ఉన్న చరిత్రగను వరతినీధీకరించబడుచున్నది. నలభైవ వచనమునకు చెందిన గూఢ చరిత్ర పదకొండవ వచనము నుండి ఇరవై రెండవ వచనము వరకు వరతినీధీకరించబడుచున్నది.

Dikgaolo tša Lesometee go fihla go tša Masomepedi-pedi

इतहास लुकलुक ता उत्पत्ति, मथी, प्रकाश आर The Desire of Ages-आ गनिजाव हाग्रा सोनाय-बरायसो chapter eleven नफिराय twenty-two फोरजोबो दनिथफिंवाय। बे चार साखरफोर “eleven through twenty-two” हाग्रा सोनायफोरजोबो गोरोबथाय जादो, मानोना लुकलुक इतहासखौ दानयिल eleven-आ verses eleven through twenty-two-आ दनिथफिंवाय। बे चार साखरफोरन भोजां भागायै गोसोनचिनिहखौ दनिथफिंयो, उत्पत्तिनि chapter eleven-आ नमिरोदजो दनिथफिंनाय थांनाय मरणनगिसो नफिराय जागायनाय आर प्रकाशन chapter seventeen-आ रोमन रिंडजिो फोजोबनायाव जोबनाय।

Leshumi na nkombo na moko.

Ntle le Mattheu, lipaki tse nne di supa kgaolo ya lesome le bosupa e le bohareng ba nako eo di e tshwantshang. Palo ya lesome le bosupa e boetse e hlahella ka makgetlo a mararo diporofetong tse tharo tsa dilemo tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano tse qadileng ka 457 BC, 64 le 1776. Mela e mebedi ya eo, (wa pele le wa ho qetela) e supa bohareng ha mola wa pele wa 457 BC o fela ka 207 BC mme mola wa ho qetela wa 1776 o fela ka 2026. 207 BC e ne e le pakeng tsa dintwa tsa Raphia le Panium, mme 2026 ke nako e mahareng ya mopresidente wa ho qetela wa United States.

Nka mela e meraro ya dingwaga tse makgolo a mabedi le masome a matlhano, Ptolemy o ne a busa ka dingwaga di le lesome le bosupa. Go na le dingwaga di le lesome le bosupa magareng ga 313 le 330 mo moleng wa ga Nero, mme go ne go na le dingwaga di le lesome le bosupa magareng ga dintwa tsa Raphia ka 217 BC le ntwaga ya Panium ka 200 BC. Basupi ba le bararo mo go ba le bane ba dikgaolo tsa bolesome le bongwe go fitlha go tsa masome a mabedi le bobedi ba supa bogare jwa tsone jo bo tlohameng jaaka dikgaolo tsa lesome le bosupa. Ka jalo, histori e e fitlhegileng ya

temana ya masome a mane e emelwa mo ditemaneng tsa bolesome le bongwe go fitlha go tsa masome a mabedi le bobedi tsa kgaolo e e tshwanang, mme basupi ba le bane ba dikgaolo tsa bolesome le bongwe go fitlha go tsa masome a mabedi le bobedi ba tsamaisana le ditemana tsotlhe tsotlhe tseo. Tiragatso ya nngwe le nngwe ya diporofeto tse tharo tsa dingwaga di le 250 e tsamaisana le histori e le nngwe fela eo. Bogare bo gatelelwa jaaka sesupo sa tsela, mme bogolo jang bo itsisiwe jaaka letshwao la kgolagano le sekano sa batho ba Modimo.

Danieri Gumi na Kaberi

Վեցերորդ գլխի տասներկուերորդ համարի յոթերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ համարները նշում են մեկ հարյուր քառասունչորս հազարի կնքման վերջնական շրջանը: Յոթերորդ համարը նշում է 2023 թուականի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ տասներկուերորդ համարը՝ 2020 թուականի յուլիսի 18-ը: Յոթերորդ համարի ցրումը, որ վերջացավ 2023 թուականի դեկտեմբերի 31-ին և որ սկսվել էր 2020 թուականի յուլիսի 18-ին, ներկայացուած էր Դանիել 12-ում գտնուող մարգարեական ժամանակի այդ երեք համարների ալֆայով և օմեգայով: 1,290 տարիների միջին համարը 1989-ից մինչև շուտով եկող Կիրակնօրեայ օրերի պատմութիւնը նշում է որպէս 30, իսկ ապա՝ 1,260՝ մինչև մարդկային փորձաշրջանի փակումը: Երեսուն տարիներ, ներկայացնելով մեկ հարյուր քառասունչորս հազարի քահանայութեան տարիքը, և 1260 տարիներ՝ նախատիպելով Յայտնութիւն 13-ի խորհրդանշական քառասուներկու ամիսները:

Ubunabii obubini obw’emyaka 30 obulondoolwa emyaka lukumi mu bibiri mu nkaaga (1260) kye kabonero k’obunabii obw’endagaano bbiri obwa Ibulayimu ne Pawulo obw’emyaka 400 ne 430. Ekitundu eky’omu makkati eky’ennyiriri essatu ez’ebiseera mu Danyeri kkumi n’ebiri kikiikirira obujeemu bw’ennukuta ey’ekkumi n’essatu, ate nga n’ekyo kyokka kigumiza nnyo endagaano n’okuteekebwako akabonero kw’abo emitwalo kikumi mu enkumi ana mu enkumi nnya. Ennyiriri ezo essatu nazo zikwatagana n’ebyafaayo eby’ekyama, era zongeraawo omujulirwa omulala ku kunyweza ensonga nti ekitundu eky’omu makkati kye kabonero k’endagaano.

រំលឹក និង ជុះស្រីក

Mmo mpon yi nyinaa ho no, ese se ye ka adansefo baasa a wofa ahohuru ne oton afahye ahorow a ewa Leviticus aduonu mmiensa mu no ho, de won toto mu na ye de won bo Pentecost bere no ho wo asendua no abakosem mu. Eho no, ti no ye aduonu mmiensa, a eye Kristo Mpata adwuma no senkyerenne. Ti no ye nkyekyem aduanan anan, a wode senkyerenne kwan so gyina ho ma October 22, 1844. October 22 gyina ho ma nna fua aduonu mmien u wo October mu, fi da a edi kan no so kosi da a eto so aduonu mmien u no, na saa nti esoa Hebri nkyerewde no adansedi. Esiane se October ye bosome a eto so du nti, se wode no bo da a eto so aduonu mmien u no ho a, ema 220.

입라 달력에서 일곱째 달 열째 날은 속죄일이었으며, 일곱에 열을 곱하면 칠십이 되니, 이는 은혜기간의 상징이다. 이천삼백 년은 1844년에 셋째 천사가 도래하였을 때 끝났는데, 이는 그 기간을 시작하게 한 셋째 칙령으로 예표되었다. 이천삼백 주야의 시작점에서 옛 문자적 이스라엘에게 은혜기간으로 정해진 칠십 이레가 있었고, 그 주야의 끝에서는 현대의 영적 이스라엘을 위한 은혜기간이 일곱째 달 열째 날로 표상되었는데, 이는 칠십에 해당한다.

1844년 10월 22일은 속히 다가올 일요일 법령을 예표하며, 거기서 제칠일안식일예수재림교를 위한 상징적 칠십 년의 은혜기간이 끝나는데, 이는 스데반이 돌에 맞았을 때 유대인들에게 그러하였던 것과 같다.

1844 megyina hɔ ma bere bi a abɔfo baanu baa hɔ, nea ɛto so abien no baa aba mu awerehow a edikan no mu, na nea ɛto so abiesa no baa awerehow kɛse no mu. “44” gyina hɔ ma nkra a ɛyɛ mmɔho abien, senea Daniel ti dubaako nkyekyem aduanan anan no mu asempa a efi apuei ne atifi no gyina hɔ ma no. Lewifo nhoma ti aduonu abiesa no wɔ nkyekyem aduanan anan a ɛkyekyɛ afahyɛ kronkron no mu kɔ ahuhuru ne ɔtɔn bere mu. Saa nkyekyem aduanan anan no gyina hɔ ma nkra a ɛyɛ mmɔho abien. Bere abien no nyinaa gyina hɔ ma nkyekyem aduonu abien aduonu abien, enti ahuhuru ne ɔtɔn afahyɛ no nyinaa gyina Hebrifo kalenda no nkyerɛwde aduonu abien no ananmu. Bere a adansefo baanu yi a wɔyɛ nkyekyem aduonu abien no ka bom, na wɔde Pentekoste bere no ka ho no, ɛma nhyehyɛ bi a ɛwɔ anammɔn abiesa.

Langkah pertama ialah sebuah tanda jalan yang terdiri daripada tiga bahagian, diikuti oleh lima hari, sebagaimana yang terakhir daripada tiga tanda jalan itu. Tanda jalan yang di tengah ialah tiga puluh hari pengajaran bersemuka oleh Kristus dengan mereka yang sedang diurapi sebagai imam untuk pelayanan dalam gereja yang menang. Imamat dua puluh tiga selaras dengan sejarah tersembunyi dalam ayat empat puluh.

Titengahsilang

Bohareng ba mola wa Genese go tloga kgaolong ya lesome le motso o mongwe go ya go kgaolo ya masome a mabedi le bobedi ke kgaolo ya lesome le bosupa, mo go yone go neng ga tlhomiwa kgato ya bobedi ya kgolagano ya dikarolo tse tharo ya ga Aberahama le sesupo sa lebollo. Bogare jo bo tlhomameng jwa ditemana tsotlhe tse di fitlhelwang mo kgaolong ya lesome le motso o mongwe go fitlha go ya go ya masome a mabedi le bobedi ke Genese 17:22:

Leumbeut deungeut-Ku akan Kuteguhkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu pada masa yang telah ditetapkan ini pada tahun yang akan datang. Lalu Ia selesai berfirman kepadanya, dan Allah naik meninggalkan Abraham. Kejadian 17:22.

God mula berfirman kepada Abraham dalam ayat satu dan Ia mengakhiri percakapan-Nya dalam ayat dua puluh dua, sehingga seluruh dialog tentang perjanjian sunat itu ditempatkan dalam konteks kenabian dari dua puluh dua huruf abjad Ibrani, sedangkan tema dari dua puluh dua ayat itu adalah ritus sunat, yang harus dilaksanakan pada hari kedelapan. Pusat atau titik tengah dari perikop Kejadian itu adalah hubungan perjanjian Allah dengan seratus empat puluh empat ribu orang sebagaimana diwakili oleh perjanjian sunat Abraham. Titik tengah dari rangkaian pasal-pasal Kejadian sebelas sampai dua puluh dua adalah pasal tujuh belas, dan titik tengah mutlak dari pasal itu adalah ayat dua puluh dua, ketika Allah mengakhiri percakapan-Nya tentang perjanjian itu dengan Abraham, dengan demikian menempatkan titik tengah itu dalam konteks abjad Ibrani yang terdiri dari dua puluh dua huruf. Titik tengah dari dua puluh dua ayat itu, tentu saja, adalah ayat sebelas.

“ထိုကမ္ဘာ၌ သင်တို့သည် မိမိတို့၏ အဖိုးအသားကို အရေဖျက်ခံပြီး ပျံ့မည်။ ထိုအရာသည် ငါနှင့် သင်တို့အကဲြးရှိ ပဋိညာဉ်၏ အမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်လိမ့်မည်။” ကမ္ဘာဦး ၁၇:၁၁။

Bohare bja ditemana tše nne tša dikgaolo tša lesometee go fihla go masomepedi-pedi ka Beibeleng di akaretša ditemana tše tharo go phethagatša kgopolo ya bogare.

Ini perjanjian-Ku, yang harus kamu pelihara, antara Aku dan kamu serta keturunanmu sesudah engkau: setiap anak laki-laki di antaramu harus disunat. Dan kamu harus menyunat daging kulupmu; dan hal itu akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Dan dia yang berumur delapan hari harus disunat di antaramu, setiap anak laki-laki turun-temurunmu, baik dia yang lahir di rumah, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing mana pun, yang bukan dari keturunanmu. Kejadian 17:10–12.

Un token es una señal, la cual representa un estandarte. El pasaje trata del estandarte, quienes son los ciento cuarenta y cuatro mil. El hijo varón había de ser circuncidado a los ocho días de nacido, así como el pacto de Noé fue con las ocho almas en el arca, empleando así el número ocho para vincular el pacto noájico con el pacto abrahámico. Han de ser filadelfianos, pues han de ser circuncidados, lo cual Pablo identifica como el símbolo de la crucifixión de la carne. Cuando la carne es crucificada, la Divinidad de Cristo mora en el interior, y esa combinación es el estandarte; porque, como declara la Hermana White: “Cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en Sus hijos, Él vendrá a reclamarlos.”

“Бэшэ тхысым игуфэклягъэ лъэпкъыгъэм илэ, а хъумэу Тхъэшхуэм иныбжыагъэ зэпытэу къызэрихъ. Ауэ зыхуэжыгъэу тхъэмышкълэр къыдегъэхъэщлыну щылэныгъэ хъуаш, Тхъэм и Къуэ зыклэ ялъэкляуам и тхъэфлыклагъэмклэ флэш хъуауэ, ар гушылэу гупсысэмклэ, пэжыжыагъэ къыдыгъуэтыфын, зэмылэужыгъэ къыдыгъуэтыфын, уафэм и бын лъэпкъым кърагъэдэклън, уэ Тхъэм и падшэхэм и мирасхор хъун. Характерым и зэхуэкълъныр Унафэ Псыгъуэм и лүэхумклэ къызэрагъэхъу, абы цыхум кытехъэж, ар а зэрыхуейрэмрэ, а зэрыхигъэпэжырэмрэ тету, лъэпкъыгъэ шлэ къыдилъхъэ. Тхъэм и сурэтыр псэм кышигъэзэж, уэ махуэ къэсырэ мафлэ къэсырэ ар лъапсэу шытыгъэу хъэл-щэнклэм и шлалэмклэ къэгъэтхъуэжрэ къэгъэнэжыжы, уэ ар нэхъыбэу нэхъыбэу Хъристосым и характерыр пэжыжыагъэмрэ пэж-игъэу къэбгъэну унафэ кыыхуэхъу.”

“Minyak yang sangat diperlukan oleh mereka yang digambarkan sebagai gadis-gadis bodoh itu bukanlah sesuatu yang dikenakan pada bagian luar. Mereka perlu membawa kebenaran itu ke dalam tempat kudus jiwa, agar kebenaran itu membersihkan, memurnikan, dan menguduskan. Yang mereka perlukan bukanlah teori; melainkan ajaran-ajaran suci Alkitab, yang bukan doktrin-doktrin yang tidak pasti dan terpisah-pisah, tetapi kebenaran-kebenaran yang hidup, yang menyangkut kepentingan-kepentingan kekal yang berpusat di dalam Kristus. Di dalam Dia terdapat seluruh sistem kebenaran ilahi yang lengkap. Keselamatan jiwa, melalui iman kepada Kristus, adalah dasar dan tiang penopang kebenaran. Mereka yang menjalankan iman yang sejati kepada Kristus menyatakannya melalui kekudusan tabiat, melalui ketaatan kepada hukum Allah. Mereka menyadari bahwa kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus menjangkau surga dan meliputi kekekalan. Mereka memahami bahwa tabiat orang Kristen harus mencerminkan tabiat Kristus, dan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kepada

mereka diberikan minyak kasih karunia, yang menopang terang yang tidak pernah padam. Roh Kudus di dalam hati orang percaya menjadikannya sempurna di dalam Kristus. Bukanlah bukti yang pasti bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan adalah orang Kristen hanya karena ia memperlihatkan emosi yang mendalam ketika berada di bawah keadaan-keadaan yang menggugah. Orang yang serupa dengan Kristus memiliki suatu unsur yang dalam, teguh, dan tekun di dalam jiwanya, namun ia juga memiliki kesadaran akan kelemahannya sendiri, dan tidak ditipu serta disesatkan oleh Iblis, lalu dibuat mempercayai dirinya sendiri. Ia memiliki pengetahuan tentang firman Allah, dan mengetahui bahwa ia aman hanya apabila ia menaruh tangannya di dalam tangan Yesus Kristus, dan berpegang teguh kepada-Nya.”

“Karakter didedahkan oleh suatu krisis. Apabila suara yang bersungguh-sungguh mengisytiharkan pada tengah malam, ‘Lihatlah, mempelai lelaki datang; keluarlah kamu untuk menyambut dia,’ gadis-gadis dara yang sedang tidur itu terjaga dari lena mereka, lalu nyatalah siapakah yang telah membuat persediaan bagi peristiwa itu. Kedua-dua pihak didatangi tanpa diduga, tetapi yang satu telah bersedia menghadapi keadaan darurat itu, sedangkan yang satu lagi didapati tanpa persediaan. Karakter didedahkan oleh keadaan-keadaan yang dihadapi. Keadaan darurat menyingkap mutu sebenar karakter. Suatu malapetaka yang mendadak dan tidak terduga, suatu kehilangan orang yang dikasihi, atau suatu krisis, suatu sakit yang datang tanpa diduga atau penderitaan yang memilukan, sesuatu yang membawa jiwa berhadapan langsung dengan maut, akan menyingkap hakikat batin karakter yang sebenar. Akan dinyatakan sama ada ada atau tidak iman yang sungguh dalam janji-janji firman Allah. Akan dinyatakan sama ada jiwa itu ditopang oleh kasih karunia, sama ada ada minyak di dalam bejana bersama-sama dengan pelita.”

“Me siman yi a ba nnipa nyinaa so. Yeye yen ho den wo Onyankopon sohwe ne ne pensapensahwe ase? Yen nkanea dum anaase da so ara yema ehyaeren? Yeasiesie yen ho ama amanahunu biara denam yene Nea nye adom ne nokware ma no no anyonkofa so anaase? Mmaabun nyansafo baanum no antumi amfa won suban amma mmaabun nkwasrafo baanum no. Ese se yen mu biara si ne suban wo ne ankasa abrabo mu. Wontumi mfa mma obi foforo, mpo se nea owo no no pe se obo saa afofe no a. Bere a mmaborohunu da so ara twen no, nneema pii wo ho a yebetumi aye ama yen ho yen ho. Yebetumi ada Kristo suban no adi. Yebetumi de kokobo nokwafo ama won a woafo. Yebetumi aka won anim, aka won ho asem dennen, wo abotare nyinaa ne nkyerekere mu, na yede Kyerewnsen Kronkron no nkyerekere bema akoma no ate. Yebetumi de ayamye a efi akoma mu ama. Yebetumi ne yen ho yen ho abo mpae na yeabo mpae ama yen ho yen ho. Denam abrabo a wohwe so yie so, denam nkommoo kronkron a yebekora so so, yebetumi de nhweso akyere nea Kristoni ankasa se ese se nye; nanso obiara rentumi mfa ne suban su no mma obi foforo. Momma yensusuw nokwasem no ho yiye se wobegye yen nkwa, enye se nnipadom, na mmom se ankorankoro. Wobebu yen aten senea suban a yeasi no te. Eye ade a asiane wom se wobebu wo kra a wubesiesie ama daa daa no aniwu, na woatwe wo ne Onyankopon asomdwoe a wobeye no agu akyiri akosi se wubedu owu mpa so. Enam da biara da abrabo mu nnwuma so, enam honhom a yeda no adi so, na yenam so si yen daa da nkrabea no ho gyinae. Nea odi nokware wo nea eye ketewa mu no, odi nokware nso wo nea eso. Se yeaye Kristo yen nhweso, se yeanantew na yeaye adwuma senea ode ne nkwa ankasa mu aye nhweso ama yen no, yebetumi ahyia anwonwade a emu ye hu a ebeba yen so wo yen suahu mu no, na yeaka afi yen akoma mu se, ‘Enye me pe, na mmom wo

de na enye ho.””

“Ini adalah masa percobaan, masa di mana kita sedang hidup, ketika kita harus dengan tenang merenungkan syarat-syarat keselamatan, dan hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam firman Allah. Kita harus mendidik dan melatih diri kita, dari jam ke jam dan dari hari ke hari, melalui disiplin yang saksama, untuk melaksanakan setiap kewajiban. Kita harus mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutus-Nya. Dalam setiap percobaan, adalah hak istimewa kita untuk bersandar kepada Dia yang telah berfirman, ‘Biarlah ia berpegang pada kekuatan-Ku, supaya ia berdamai dengan Aku; dan ia akan berdamai dengan Aku.’ Tuhan mengatakan bahwa Ia lebih rela memberikan Roh Kudus kepada kita daripada orang tua memberikan roti kepada anak-anak mereka. Maka hendaklah kita memiliki minyak kasih karunia di dalam bejana kita bersama pelita-pelita kita, supaya kita jangan didapati di antara mereka yang digambarkan sebagai gadis-gadis bodoh, yang tidak siap untuk pergi menyongsong mempelai laki-laki.” Review and Herald, 17 September 1895.

Tanda panji bagi seratus empat puluh empat ribu, yang dilambangkan oleh sunat Abraham dan delapan jiwa di atas bahtera, ialah gadis-gadis bijaksana dalam perumpamaan itu yang dengan sempurna memantulkan tabiat Kristus dalam krisis yang segera datang. Sungguh patut bahwa Sister White menutup bagian itu dengan mengutip Yesaya, karena itu adalah suatu nas yang secara langsung menunjuk kepada masa pemeteraian seratus empat puluh empat ribu.

Pada hari itu nyanyikanlah tentang dia, “Sebuah kebun anggur anggur merah. Aku, TUHAN, menjaganya; setiap saat Aku akan menyiraminya; supaya jangan ada yang mencelakakannya, Aku akan menjaganya siang dan malam. Amarah tidak ada pada-Ku; siapakah yang akan menghadapkan semak duri dan onak terhadap Aku dalam peperangan? Aku akan menerobos mereka, Aku akan membakar mereka bersama-sama. Atau biarlah ia berpegang pada kekuatan-Ku, supaya ia mengadakan damai dengan Aku; dan ia akan mengadakan damai dengan Aku. Ia akan menyebabkan mereka yang datang dari Yakub berakar; Israel akan berbunga dan bertunas, dan memenuhi permukaan dunia dengan buah. Adakah Ia telah memukul dia, seperti Ia memukul mereka yang memukul dia? atau adakah ia dibunuh menurut pembantaian mereka yang dibantai olehnya? Dengan ukuran, ketika ia tumbuh keluar, Engkau akan berperkara dengannya; Ia menahan angin-Nya yang keras pada hari angin timur. Oleh sebab itu kejahatan Yakub akan diperdamaikan; dan inilah seluruh buahnya, yakni menyingkirkan dosanya; ketika ia menjadikan segala batu mezbah itu seperti batu kapur yang dihancurkan berkeping-keping, maka tiang-tiang berhala dan patung-patung tidak akan tetap berdiri. Namun kota yang berkubu itu akan menjadi sunyi sepi, dan tempat kediaman itu ditinggalkan, dan dibiarkan seperti padang belantara: di sana anak lembu akan makan rumput, dan di sana ia akan berbaring, serta memakan habis cabang-cabangnya. Apabila ranting-rantingnya telah menjadi kering, semuanya akan dipatahkan; perempuan-perempuan datang, dan membakarnya dengan api: sebab itu adalah suatu umat yang tidak berpengertian: oleh karena itu Ia yang menjadikan mereka tidak akan berbelaskasihan kepada mereka, dan Ia yang membentuk mereka tidak akan menunjukkan kemurahan kepada mereka.” Yesaya 27:2–11.

Barita ba ne ba tshwanetse go nna le dingwaga di le masome a mararo fa ba simolola go direla, mme ba ba dikete di le lekgolo le masome a manè a manè ke bogosi jwa baperesiti jwa ga Petere jo bo ntšhafatsang kgolagano le Modimo mo malatsing a bofelo.

Baruti ba ne ba baakanyeditswe go direla mo tirelong ya go tlotshiwa ya malatsi a le robedi; ka jalo, palo ya robedi ke sesupo sa boprista jo bo tloeditsweng jo bo leng mo teng ga letlole la kgolagano.

Imam besar yang diurapi, yaitu seratus empat puluh empat ribu, dilambangkan di dalam tabut perjanjian sebagai tongkat Harun yang bertunas. Ketika tongkat Harun bertunas, hal itu menunjukkan perbedaan antara Harun dan tongkat-tongkat lain dari suku-suku Israel yang tidak bertunas. Dalam Kitab Suci, hujanlah yang menghasilkan pertunasan pada tumbuh-tumbuhan.

8, Delapan puluh dan 81

Nomor telu lan nomor wolu iku minangka pralambang kaimamané wong satus patang puluh papat èwu, yaiku panji-panji ing jaman pungkasan, kang nglambangaké gabungan kasucèn Ilahi lan kamanungsan. Nomor wolu iku saprasepuluh saka nomor wolung puluh, yaiku angka kanggo wolung puluh imam gagah prakosa kang bebarengan karo Imam Agung nglawan raja Uzia, sing nyoba ngurbanaké menyan ana ing panggonan suci. Wolung puluh siji nggambaraké kasucèn Ilahi kang kagandhèng karo kamanungsan ing konteks kaimamané pasamuwan kang menang. Riwayat pambrontakané Uzia nyambungaké kaimaman wolung puluh siji mau ana ing krisis kang pas sesambungané karo pambrontakané Ptolemeus sawisé perang Rafia. Kabèh para nabi nandhani

jaman pungkasan, mula kaimaman kasucèn Ilahi kang kagandhèng karo kamanungsan, yaiku kaimamané pasamuwan kang menang, kang dumadi saka wolung puluh imam manungsa lan siji Imam Agung Ilahi, kapratelakaké ana ing sajarah kang diwiwiti ing taun 2014 nalika Perang Ukraina diwiwiti.

Khaolo ya bogare ya mola wa dikgaolo tse lesome le bobedi tsa Genesi ke kgaolo ya bolesome le bosupa. Temana ya bogare ya mola wa dikgaolo tse lesome le bobedi ke temana ya masome a mabedi le bobedi. Temana ya masome a mabedi le bobedi e tshwaya bokhutlo jo bo kgethegileng jwa puisano fa gare ga Modimo le Aborahame e e simolotseng mo temaneng ya ntlha, ka jalo e supa temana ya masome a mabedi le bobedi e le bokhutlo jwa mola wa seporofeto o o rwetseng sesupo sa ditlhaka tsotlhe di le masome a mabedi le bobedi tsa alifabete ya Sehebera. Temana ya bogare ya mola wa ditemana di le masome a mabedi le bobedi ke temana ya bolesome le bongwe, e le yone gape bogare jwa ditemana tse tharo tse di supang folaga ya ba ba dikete di le lekgolo le masome a manè le bonè. Ka jalo temana ya bolesome le bongwe ke bogare jwa ditemana tse tharo tse di kgethegileng, mme temana ya bolesome le bongwe e fetisa boammaaruri jo bo ka sehlogong e seng fela jwa ditemana tsotlhe di le masome a mabedi le bobedi, mme gape le jwa ditemana tse tharo tse e leng mo go tsone; ka jalo e supa ditemana tsa bolesome le bongwe le masome a mabedi le bobedi e le tshimologo le bokhutlo jwa kakanyo e kgolo. Ka jalo, temana ya bolesome le bongwe go fitlha go ya masome a mabedi le bobedi mo kgaolong ya bolesome le bosupa ke setlhogo se segolo sa dikgaolo tsa bolesome le bongwe go fitlha go ya masome a mabedi le bobedi.

Bogareng jwa dikgaolo tse somenngwe go ya go masomepedi le bobedi mo bukeng ya Mathaio ke kgaolo ya lesome le borataro.

Maka Ia memerintahkan murid-murid-Nya supaya jangan memberitahukan kepada siapa pun bahwa Ia adalah Yesus, Kristus. Matius 16:20.

Akakaal ka khemui anga, chang 20 hi chang 13-a Krista leh zirtîrte'n Kaisaria Philippi an thlen atanga an òan tawh òawngtaina bik chu a tâwpna a entîr a ni.

Yesu alipofika katika mipaka ya Kaisaria Filipi, aliwauliza wanafunzi wake, akisema, Watu hunena ya kwamba mimi Mwana wa Adamu ni nani? Wakasema, Wengine husema ya kuwa ndiwe Yohana Mbatizaji; wengine, Eliya; na wengine, Yeria, au mmoja wa manabii. Akawaambia, Lakini ninyi, mwanena ya kwamba mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, akasema, Wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, akamwambia, Heri wewe, Simoni Bar-Yona; kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, ila Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia ya kwamba wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu; wala malango ya kuzimu hayatashinda dhidi yake. Nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni; na lo lote utakalolifunga duniani litafungwa mbinguni; na lo lote utakalolifungua duniani litafunguliwa mbinguni. Ndipo akawaagiza wanafunzi wake wasimwambie mtu ye yote ya kuwa yeye ndiye Yesu Kristo. Mathayo 16:13–20.

Raphia dan Panium

[illegible]

Peter megyina hɔ ma wɔn a wɔde “line upon line” kwan no di dwuma. Ɔyɛ aborɔnoma no “ba”, enti sɛ ɔyɛ ba a, ɔde agyirae kwan so gyina hɔ ma awo ntoatoaso a etwa to no. Peter yɛ awo ntoatoaso a etwa to no ho senkyerenne, na ne din no akontaabu agyirae mu no, ɔgyina hɔ ma ɔha ne aduanan anan mpem no. Peter gyina hɔ ma awo ntoatoaso a etwa to no a wɔte ahɔɔdenhyɛ nkra no bere a Kristo pue wɔ nkɔmhyɛ kwan no mu no. Peter huu nkra a ebata Kristo asubɔ ho no, na enti Peter tumi huu Yesu sɛ nea wɔasra no, a eno ne Messiah wɔ Hebri kasa mu na Christ wɔ Hela kasa mu. Peter gyina hɔ ma wɔn a wɔte ase sɛ Ɔsoro bofo a ɔwɔ Adiyisem duawɔtwe mu a osianee baa fam wɔ 9/11 no, na na wasianee aba fam nso wɔ Ɔgyefo bosome da a ɛto so dubaako, afe 1840 mu. Peter gyina hɔ ma wɔn a wɔte ase sɛ 9/11 yɛ waymark a wɔde adanse a efi nsensanee abien anaa abiesa mu nko ara na esi hɔ.

Tēstābhīvahṇā ādmihāyirī sāmrāmā ghāṭhitū 9/11 lā sāmbhraṅgī; ārū ādmihāyirī sāmrāmāyā anta-kālāt tīsryā āpatīcyā islām-sandeshē simoncyā nāvācē badalūn ghēṇē kēvhā āṇi kuthē ghāṭatē, hē olakhūn dētātē. Pētarālā sēvaṭī jē sandeshē samajātē, jē ārambhī 9/11 cyā sandeshānnē pratikṛt kēḷē hōtē, tē nāśvhila-cyā agniḡōlyāñcyā sudhārit sandeshē āhē. Tithē dhvajacē ārohaṇ āṇi prāyaścitta-dinācyā bandh dārācyā saṅgatīnē turhyāñcyā saṅacē āgaman hōtē.

Maa tnonda xaya yii ni l'article ya ma jëkk.